



СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

КОМИСИЈА/ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ОЧУВАЊЕ
НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Na osnovu člana V stav 2 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 37. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", br. 4/03, 33/03, 31/06, 99/06 i 53/11), Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika objavljuje sljedeće

ОБАВЈЕШТЕНЈЕ

Na osnovu ovlaštenja utvrđenih Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika pokrenula je postupak proglašenja sljedećih dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine:

1. Nekropola sa stećcima u Humilišanima, Mostar
2. Dabarska pećina, Sanski Most
3. Nekropola sa stećcima u selu Presjenica, Trnovo
4. Grupa stećaka na lokalitetu Bijambare, Ilijaš
5. Nekropola sa stećcima i nišanima Modro Polje, Foča Ustikolina
6. Zbirka Galerije likovnih umjetnosti u Banjoj Luci
7. Zavičajna zbirka Etno avlije Mačkovac, Banovići
8. Crna kuća, Vitez
9. Spomenik žrtvama fašizma u Drvaru
10. Graditeljska cjelina Novo Selo, Bijeljina
11. Mlin u Budošima, Trebinje
12. Mlin u Ždrijelovićima, Trebinje
13. Palata Palestina, Brčko
14. Turski konzulat ("Dvorana" zadužbina Krsmanović), Brčko
15. Crkva svetih apostola Petra i Pavla u selu Zaplanik (Trebinjska šuma), Ravno
16. Džamija u selu Grnčarevo, Trebinje
17. Stara džamija u Godusi, Visoko
18. Džamija u Luci, Srebrenica
19. Rt Kula - Kulina, u Dračevu, Čapljina

20. Vojni objekat Armijske rezervne komande (ARC) u Konjicu
21. Sokolana u Zenici
22. Medresa Galanterije džamije u Banjoj Luci
23. Zgrada kina Apolo u Sarajevu
24. Jalska džamija u Tuzli, FBiH
25. Stara džamija u Čivama, Srebrenik.

Do donošenja konačne odluke o proglašenju nacionalnim spomenikom, sva pravna i fizička lica dužna su da se suzdrže od preduzimanja bilo kakvih radova ili aktivnosti kojima bi se navedenim dobrima mogla nanijeti šteta.

U skladu sa članom V stav 2. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, prilikom odlučivanja o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima, Komisija ovim obavještenjem pruža priliku vlasnicima predloženih nacionalnih spomenika kao i drugim zainteresiranim licima, tijelima ili institucijama da izlože svoja stajališta.

Pozivaju se vlasnici navedenih dobara i druga zainteresovana fizička i pravna lica, tijela ili institucije da izlože svoja stajališta u vezi sa proglašenjem navedenih dobara nacionalnim spomenikom. Stajalište se dostavlja isključivo u pismenom obliku, u roku od 30 dana od objave ovog obavještenja, putem e-maila ili na adresu:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

Sarajevo, Obala Kulina bana 1

Fax: 00 387 33 276 768

E-mail: aneks8ko@bih.net.ba

Stajalište treba sadržavati, između ostalog, i sljedeće obavezne podatke:

1. (ukoliko se radi o fizičkom licu ili licima)
 - Ime i prezime, adresu podnosioca stajališta, kontakt telefon ili e-mail (ukoliko se radi o pravnom licu)
 - Naziv pod kojim je registrirano pravno lice
 - Adresa sjedišta, telefon i e-mail
 - Ime i prezime odgovornog lica.
2. Razlog za zainteresiranost: vlasnik, bivši vlasnik (definirati kako je prestalo pravo vlasništva - privatizacijom, eksproprijacijom, darovnim ugovorom, prodajom, ili na drugi način), potencijalni vlasnik, korisnik (definirati kako

- je uspostavljen korisnički odnos - zakup, stanarsko pravo i dr.), suvlasnik (navesti po mogućnosti druge suvlasnike), vlasnik ili suvlasnik susjedne parcele (definirati koje), istraživač predmetnog naslijeđa ili autor radova o tom naslijeđu (definirati), lice zainteresirano na bilo koji drugi način (definirati).
- Ukoliko stajalište podnosi opunomoćenik fizičkog ili pravnog lica, neophodno je dostaviti podatke o opunomoćeniku i o davatelju punomoći, kao i na propisan način izdatu i ovjerenu punomoć za zastupanje o konkretnom pitanju.
 - Ukoliko se stajalište zasniva na historijskim, stručnim, naučnim činjenicama, presudama, upravnim aktima ili drugim dokumentima, uz stajalište je neophodno dostaviti i kopiju dokumenta na koji se podnositelj stajališta poziva.
- Ovo obavještenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03.1-35.2-35/14-24

4. aprila 2014. godine

Sarajevo

(Sl-358/14-G)

УДРУЖЕЊА - ФОНДАЦИЈЕ

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev Udruženja građana "Bosanski kulturni centar Modriča", sa sjedištem u Modriči, ulica Kninska broj 22, u predmetu, upis u Registar udruženja, na osnovu člana 8. i 33. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

- U Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udruženje pod nazivom:
 - Udruženje građana "Bosanski kulturni centar Modriča"
Удружење грађана "Босански културни центар Модрича"
Udruga građana "Bosanski kulturni centar Modriča"
 - Skraćeni naziv Udruženja je: UG "BKC Modriča", УГ "БКЦ Модрича", UG "BKC Modriča"
 - Sjedište Udruženja nalazi se u Modriči, ulica Kninska broj 22.
- Upis je izvršen pod registarskim brojem 1481 Knjiga I Registra, dana 20.08.2013. godine.
- Udruženje ima znak.

Znak Udruženja je u obliku kruga. U gornjem dijelu kruga u obliku polukružnice je ispisan naziv Udruženja BOSANSKI KULTURNI CENTAR, velikim štampanim slovima zelene boje, a u donjoj polukružnici je ispisan MODRIČA, velikim štampanim slovima crne boje. U gornjem dijelu kruga je stilizovana tvrđava sive boje ispod koje je ispisan UDRUŽENJE GRAĐANA, velikim štampanim slovima, crne boje. U donjem dijelu kruga su dvije stilizovane planine zelene boje ispod kojih se nalazi prikaz rijeke koja teče.

- Danom upisa u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine isključivo pod registriranim nazivom.
- Ciljevi i djelatnosti Udruženja su: zalaganje za unapređivanje svijesti o potrebi čuvanja kulturne baštine i njene zaštite; rad na podsticanju umjetničkog stvaralaštva kod mladih i popularizaciji multikulturalnog ambijenta kroz druženje i organiziranje raznih kulturnih manifestacija u okviru svojih mogućnosti; rad na razvijanju i podsticanju umjetničkog stvaralaštva; zalaganje za uspostavljanje interkulturalnih mostova između pripadnika različitih jezičkih i kulturnih skupina, sa ciljem boljeg međusobnog upoznavanja i razvijanja većeg stepena međusobne tolerancije; pomoć u prezentaciji umjetničkog stvaralaštva putem koncerata, predstava, muzičko - scenskih djela, predavanja, multiumjetničkih manifestacija i drugih manifestacija kulturno - umjetničkog karaktera; zalaganje za razvoj edukacije, kulture i kreativnog razvoja; rad na unapređivanju kulture, uključujući posebno mlade ljude kao i stvaranje prilika za kreativno i umjetničko izražavanje; izdavanje biltena, publikacija, knjiga i letaka u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom; organizovanje stručnog usavršavanja za svoje članove (predavanja, seminari, savjetovanja, radionice i drugi oblici obuke i usavršavanja), u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti, u skladu sa Zakonom; učešće u izradi i implementaciji projekata u okviru statutarnih djelatnosti Udruženja; razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.
- Osoba ovlaštena za zastupanje Udruženja u pravnom prometu je Nuriya Delić, predsjednik Udruženja.
- U slučaju nastupanja promjena činjenica koje su upisane u Registar, Udruženje je dužno u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije, u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.
- Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", o trošku podnosioca zahtjeva.

Образложење

Udruženje građana "Bosanski kulturni centar Modriča" iz Modriče, ulica Kninska broj 22, je 23.05.2013. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadrži nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije moguće izvršiti registraciju. Ministarstvo je aktom broj UP08-07-1-923/13 od 18.06.2013. godine zatražilo ispravku i dopunu zahtjeva.

Nakon otklanjanja nedostataka podnosilac zahtjeva je podnescima od 17.07.2013. godine i 09.08.2013. godine dostavio sljedeću dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udruženja građana "Bosanski kulturni centar Modriča", broj 1/2013 od 11.01.2013. godine; Statut Udruženja, broj 2/2013 od 11.01.2013. godine, u dva primjerka; ovjerenu fotokopiju Odluke Skupštine opštine Modriča, broj 01-014-9/13 od 01.04.2013. godine; Odluku o imenovanju predsjednika Udruženja, broj 4/2013 od 11.01.2013.

godine; Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine Udruženja, broj 3/2013 od 11.01.2013. godine; Odluku o imenovanju članova i predsjednika Upravnog odbora Udruženja, broj 5/2013 od 11.01.2013. godine; Odluku o imenovanju članova i predsjednika Nadzornog odbora Udruženja, broj 6/2013 od 11.01.2013. godine; Odluku o imenovanju sekretara Udruženja, broj 7/2013 od 11.01.2013. godine; Odluku o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje Udruženja u pravnom prometu, broj 8/2013 od 11.01.2013. godine sa ovjerenim potpisom za imenovanu osobu; opis i otisak znaka Udruženja; Zapisnik sa Osnivačke Skupštine Udruženja od 11.01.2013. godine i ovjerene fotokopije ličnih karata osnivača i članova Upravnog odbora Udruženja.

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis Udruženja građana "Bosanski kulturni centar Modriča", u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je doneseno rješenje kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM u skladu sa članom 33. stav (2) tačka a) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Broj UP08-07-1-923/13
20. augusta 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, s. r.

(FU-17/14-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev Udruženja građana Bosanskohercegovački auto-moto klub, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Skenderija broj 23, za upis promjena u Registru udruženja, na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav 1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", br. 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

1. U Registru udruženja koji se vodi u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, kod Udruženja građana Bosanskohercegovački auto-moto klub, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Skenderija broj 23, upisanog pod registarskim brojem RU-120/03 Knjiga I Registra, dana 22.09.2003. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:

- Izmjene i dopune Statuta Udruženja građana Bosanskohercegovački auto-moto klub, broj 01-02-874/03 od 19.07.2003. godine.

- Elmedinu Bajramoviću, Generalnom sekretaru iz Sarajeva, produžava se mandat za zastupanje Udruženja u pravnom prometu.
 - Razrješenje i imenovanje članova Upravnog odbora Udruženja.
 - Razrješenje i imenovanje članova Nadzornog odbora Udruženja.
 - Razrješenje i imenovanje članova Suda časti.
 - Razrješenje i imenovanje predsjednika Skupštine Udruženja.
2. Ostali upisi u Registru ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", o trošku podnosioca zahtjeva.

Образложение

Udruženje građana Bosanskohercegovački auto-moto klub, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Skenderija broj 23, je upisan u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: 120/03, Knjiga I Registra, dana 22.09.2003. godine.

Podnosilac zahtjeva je 02.07.2013. godine podnio Zahtjev za upis promjena u Registru udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Uz Zahtjev za upis u Registar podnosilac zahtjeva je dostavio slijedeću dokumentaciju: Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja građana Bosanskohercegovački auto-moto klub, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Skenderija broj 23, broj 01-1-447/13 od 25.06.2013. godine u dva primjerka; Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika Skupštine Udruženja broj 01-1-442/13 od 25.06.2013. godine; Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Saveza, broj 01-1-441/13 od 25.06.2013. godine, sa potpisom svih članova Upravnog odbora Udruženja; Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora broj 01-1-443/13 od 25.06.2013. godine; Odluka o razrješenju i imenovanju članova Suda časti broj 01-1-444/13 od 25.06.2013. godine; ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje Udruženja sa ovjerenom fotokopijom lične karte; ovjerene fotokopije ličnih karata članova Upravnog odbora i Zapisnik sa Skupštine Udruženja od 25.06.2013. godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis promjena u Registru udruženja za Udruženje građana Bosanskohercegovački auto-moto klub, kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je riješeno kao u dispozitivu Rješenja.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM u skladu sa članom 33. stav (2) tačka b) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana primitka ovog rješenja.

Broj 01/6-82/02-RS
09. jula 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, s. r.

(FU-78/14-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev Fondacije "Analitika-Centar za društvena istraživanja", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Kralja Tvrtka broj 11/III, zastupane po punomoćniku Alečković Kemal, advokatu iz Sarajeva, u predmetu upis promjena u Registru fondacija, na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", br. 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

1. U Registru fondacija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Fondacije "Analitika-Centar za društvena istraživanja", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Kralja Tvrtka broj 11/111, upisane pod registarskim brojem: 78, Knjiga II Registra, sa danom 30.07.2009. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
 - 1.1. Usvajanje Statuta Fondacije, broj: 148/13 od 26.07.2013. godine.
 - 1.2. Upisuje se puni naziv Fondacije na engleskom jeziku, koji glasi:
Foundation "Analitika-Center for Social Research"
 - 1.3. Upisuje se znak Fondacije. Znak Fondacije predstavlja stiliziranu statističku skalu sive i crne boje, ispod kojeg se nalazi puni naziv fondacije u kojem su riječi FONDACIJA ANALITIKA, ispisane velikim štampanim slovima, a riječi Centar za društvena istraživanja, malim štampanim slovima crne boje.
2. Prestaju ovlaštenja za zastupanje Fondacije u pravnom prometu Edinu Hodžiću, predsjedniku Upravnog odbora Fondacije i Tariku Jusiću, potpredsjedniku Upravnog odbora Fondacije. Lica ovlaštena za zastupanje Fondacije u pravnom prometu su Edin Hodžić, direktor Fondacije i Mirna Jusić, zamjenica direktora Fondacije.
3. Razrješenje i imenovanje članova Upravnog odbora Fondacije.
4. Ostali upisi u Registru fondacija, izvršeni na osnovu Rješenja, broj: UP08-07-3-909/09 od 30.07.2009. godine, ostaju neizmijenjeni.
5. Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", o trošku podnosioca zahtjeva.

Образложење

Fondacija "Analitika-Centar za društvena istraživanja", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Kralja Tvrtka broj 11/III, upisana je u Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: 78, Knjiga II Registra, dana 30.07.2009. godine.

Fondacija je 13.08.2013. godine podnijela Zahtjev za upis promjena u Registru fondacija ovog Ministarstva.

Uz Zahtjev za upis promjena u Registru fondacija dostavljena je sljedeća dokumentacija: Punomoć za Alečković Kemala, advokata iz Sarajeva od 26.07.2013. godine; Odluka o usvajanju novog Statuta Fondacije, broj: 149/2013 od 26.07.2013. godine; Statut Fondacije "Analitika-Centar za društvena istraživanja", broj: 148/13 od 26.07.2013. godine u dva primjerka; Odluka o razrješenju dosadašnjih članova Upravnog odbora, broj: 150/13

od 26.07.2013. godine; Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora, broj: 151/13 od 26.07.2013. godine; Odluka o imenovanju direktora i zamjenika direktora Fondacije, broj: 152/2013 od 26.07.2013. godine; Odluka o razrješenju dosadašnjeg lica ovlaštenog za zastupanje u pravnom prometu, broj: 155/2013 od 26.07.2013. godine; Odluka o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje u pravnom prometu, broj: 153/2013 od 26.07.2013. godine; ovjerene fotokopije ličnih karata sa ovjerenim potpisima lica ovlaštenih za zastupanje Fondacije; ovjerene fotokopije ličnih karata članova Upravnog odbora Fondacije; prijevod naziva fondacije na engleski jezik ovjeren od stalnog sudskog tumača za engleski jezik od 03.10.2013. godine; primjerak znaka Fondacije i dokaz o uplati administrativne takse.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis promjena u Registru fondacija kod Fondacije "Analitika-Centar za društvena istraživanja", te je riješeno kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM za upis promjena u Registru fondacija, u skladu sa članom 33. stav (2) tačka b) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog rješenja.

Broj UP08-07-3-909/09
30. oktobra 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Boriša Čolak, s. r.

(FU-157/14-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev Udruženja "EKOLOGIJA I TURIZAM" sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište broj 4, za upis u Registar udruženja, na osnovu člana 8. i 33. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

1. U Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udruženje pod nazivom:
 - a) Udruženje "EKOLOGIJA I TURIZAM"
Udruga "EKOLOGIJA I TURIZAM"
Удружење "ЕКОЛОГИЈА И ТУРИЗАМ"
 - b) Skraćeni naziv Udruženja glasi: Udruženje "E&T", Udruga "E&T", Удружење "Е&Т"
 - c) Sjedište Udruženja nalazi se u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište broj 4.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1428, knjiga I Registra sa danom 23.04.2013. godine.

3. Danom upisa u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine isključivo pod registriranim nazivom.
4. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su: zalaganje za unapređivanje programa i edukacija mladih o značaju zaštite okoliša i turističkih potencijala; rad na edukaciji građana o značaju očuvanja životne sredine i turističkih potencijala; javno zalaganje za promjenu navika u pogledu korištenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima; pomoć u promociji i realizaciji programa zaštite okoliša i turističkih potencijala, obnovljive energije; predlaganje aktivnosti i mjera zaštite nadležnim državnim organima i nedržavnim subjektima; prikupljanje naučne i stručne literature u oblasti zaštite okoliša i turizma kao i održivog razvoja u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom; pomoć u organizovanju volonterizma s ciljem aktiviranja mladih u aktivnostima razvoja lokalne zajednice za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozeljenjavanje ugroženih dijelova naselja i njihove okoline; pomoć i podrška zapošljavanju mladih potencijala; pomoć i podrška pri iniciranju njege za očuvanje bosanskohercegovačkog kulturnog naslijeđa unutar BiH i u inostranstvu kroz inovativan i multidisciplinarn pristup; pomoć pri organizovanju kulturno-turističkih i sportskih manifestacija s ciljem javnog prezentiranja vrijednosti u domenu naslijeđa, kulture, ekologije, turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva; izdavanje povremenih i stalnih publikacija, časopisa, brošura, letaka u cilju ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom; organiziranje seminara i okruglih stolova u svrhu ispunjenja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom; saradnja sa univerzitetima, školama, istim ili sličnim udruženjima kao i drugim organizacijama u BiH i u inostranstvu; zalaganje za razvoj turističko-ugostiteljske usluge; zalaganje za razvoj ruralnih seoskih naselja, seoskog agro turizma uz uzimanje u obzir zaštitu okoliša.
5. Lica ovlaštena za zastupanje Udruženja u pravnom prometu su:
 - Elma Šuško predsjednica Udruženja iz Sarajeva.
 - Enej Radan predsjednik Skupštine Udruženja iz Sarajeva.
6. U slučaju nastupanja promjena činjenica koje su upisane u Registar, Udruženje je dužno u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije, u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.
7. Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", o trošku podnosioca zahtjeva.

Образложење

Udruženje "EKOLOGIJA I TURIZAM", iz Sarajeva, ulica Vilsonovo šetalište broj 4, je 13.03.2013. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, te uz isti dostavilo slijedeću dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udruženja "EKOLOGIJA I TURIZAM", broj 1/13 od 14.03.2013. godine; Statut Udruženja broj 2/13 od 14.03.2013. godine u dva primjerka; Odluku o imenovanju predsjednika Udruženja broj 03/13 od 14.03.2013. godine;

Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine Udruženja broj 06/13 od 14.03.2013. godine; Odluku o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje Udruženja u pravnom prometu broj 4/13 od 14.03.2013. godine sa ovjerenim potpisima; Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu o upisu u sudski registar subjekta upisa broj UF/I-155/2000 od 28.01.2000. godine; zapisnik sa Osnivačke Skupštine Udruženja od 14.03.2013. godine i ovjerene fotokopije ličnih karata osnivača Udruženja.

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis Udruženja "EKOLOGIJA I TURIZAM", u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je doneseno rješenje kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM u skladu sa članom 33. stav (2) tačka a) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Broj UP08-07-1-511/13
23. aprila 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, s. r.

(FU-160/13-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev Predstavništva The Kvinna till Kvinna Foundation u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Ejuba Ademovića broj 1, zastupanog po punomoćniku Lani Jusufbašić, advokatu iz Sarajeva, za upis promjena u Registru stranih i međunarodnih fondacija, na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav 1. Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", br. 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

1. U Registru stranih i međunarodnih fondacija koji se vodi kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Predstavništva The Kvinna till Kvinna Foundation u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Ejuba Ademovića broj 1, upisanog pod registarskim brojem: RSMF-22/13, Knjiga VI Registra, dana 14.03.2013. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
 - Prestaju ovlaštenja Nini Cecilia Genneby, za zastupanje Prastavništva strane pravne osobe u Bosni i Hercegovini.
 - Osoba ovlaštena za zastupanje Predstavništva The Kvinna till Kvinna Foundation u Bosni i Hercegovini je:
Ines Latić iz Sarajeva, ulica Azize Šaćirbegović broj 12.
2. Ostali upisi u Registru ostaju neizmijenjeni.

3. Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", o trošku podnosioca zahtjeva.

Образложење

Predstavništvo The Kvinna till Kvinna Foundation u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Ejuba Ademovića broj 1, upisano je u Registar stranih i međunarodnih fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: RSMF-22/13, Knjiga VI Registra, 14.03.2013. godine.

Podnosilac Zahtjeva je 25.07.2013. godine dostavio zahtjev za upis promjena u Registru glede promjene osobe ovlaštene za zastupanje Predstavništva strane pravne osobe u Bosni i Hercegovini.

Uz zahtjev za upis promjena u Registru stranih i međunarodnih fondacija podnosilac zahtjeva je dostavio: Punomoć za Lanu Jusufbašić, advokata iz Sarajeva, ulica Alipašina broj 51, izdatu u Štokholmu 18.06.2013. godine, Odluku strane pravne osobe o izmjeni odluke o osnivanju Predstavništva The Kvinna till Kvinna Foundation u Bosni i Hercegovini Broj: 1855, izdatu u Štokholmu 19.06.2013. godine, koji dokumenti su ovjereni apostille pečatom u Švedskoj, prevedeni sa engleskog jezika od strane stalnog sudskog tumača Jasmine Mahmutović, te nadovjerenu kod Općinskog suda u Sarajevu 08.07.2013. godine, i ovjeren potpis sa ovjerenom fotokopijom lične karte osobe za zastupanje Predstavništva strane pravne osobe u Bosni i Hercegovini.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija, za upis promjene u Registru stranih i međunarodnih fondacija za Predstavništvo The Kvinna till Kvinna Foundation u Bosni i Hercegovini, kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je riješeno kao u dispozitivu.

Na ovo rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM u skladu sa članom 33. stav (2) tačka b) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog rješenja.

Број UP08-07-6-264/13
13. августа 2013. године
Сарајево

Министар
Бариша Чолак, с. р.

(FU-162/14-G)

УПИСИ У РЕГИСТАР ЦРКАВА И ВЈЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА БиХ

Министарство правде Босне и Херцеговине, на основу члана 11. став 3. Закона о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 5/04) и члана 12. тачка 4. Правилника о успостави и вођењу јединственог регистра за упис цркава и вјерских

заједница, њихових савеза и организационих облика у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 46/04), поступајући по пријави СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКЕ, за Субјект уписа СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА КОЛУБАРСКО-ГРБАВИЧКА У БРЧКОМ, доноси

РЈЕШЕЊЕ

Уписује се промјена у Регистру за Српску православну цркву у Босни и Херцеговини код Министарства правде Босне и Херцеговине, за Субјект уписа, СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА КОЛУБАРСКО-ГРБАВИЧКА У БРЧКОМ, са сједиштем у Брчком, улица Благоја Симикића бб, која је уписана под регистарским бројем 224/06, Књига број III, дана 26.06.2006. године.

1. Мијења се лице овлаштено за заступање Субјекта уписа, па се умјесто Бурић Бранка, уписује: Миодрaг Тошић, свештеник.
2. Остали уписи у Регистру остају непромијењени.
3. Ово Рјешење, без образложења ће се објавити "Службеном гласнику БиХ" на терет Субјекта уписа.

Број 08-50.2-89/06
30. септембра 2013. године
Сарајево

Министар
Бариша Чолак, с. р.

(FU-148/14-G)

ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАСТУПНИКА

Оснозни суд Брчко Дистрикта објављује сlijедећи
ОГЛАС

Kod Osnovnog suda Brčko Distrikta pod brojem 96 0 P 070525 13 P vodi se parnični postupak po tužbi tužitelja Pekić Ferida sina Omera, iz Omerbegovače bb, zastupanog po punomoćniku Kusturica Senadi, advokatu iz Brčkog, protiv tuženih Tabaković Rabije kćeri Omera, iz Sarajeva, Velešić 6A, zastupana po punomoćniku Sakibu Ibrahimović, advokatu iz Sarajeva, Brodlić Fatime kćeri Omera, iz Omerbegovače, Hasanović Emine kćeri Omera, iz Ogradenovca, Brčko, Tunić Eldine kćeri Ramiza, Iliđža, Sarajevo, Pekić Hazima sina Omera, iz Čoseta, Pekić Zijaha sina Omera, iz Čoseta, Pekić Muhibe, iz Tuzle, zastupane po punomoćniku Seadu Agjić, advokatu iz Tuzle, Pekić Seada sina Hašima, iz Čoseta i Đonlić Mirsade kćeri Hašima, iz Čoseta, radi utvrđenja da se poklon uračunava nasljedniku u nasljedni dio.

Tuženoj Hasanović Emini kćeri Omera, iz Ogradenovca, Brčko, čije je boravište sada nepoznato, postavlja se privremeni zastupnik Slavica Ristić, advokat iz Brčkog, koji će imati sva prava i dužnosti i zastupati tuženog kao zakonski zastupnik, sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, ili dok organ starateljstva tuženom ne postavi staraoca.

Број 96 0 P 070525 13 P
28. марта 2014. године
Брчко

(03-3-1090/14-G)

ЛИКВИДАЦИЈЕ - СТЕЧАЈИ

Оснозни суд Брчко Дистрикта БиХ објављује сlijедећи
ОГЛАС

I Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH broj 96 o St 059529 13 St od 24.03.2014. godine otvoren je postupak stečaja nad dužnikom Društvo sa

ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге "CODEX" Brčko, ul. Braće Felner br. 13, matični reg. broj 1-413, sa danom 24.03.2013. godine.

- II Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Novaković iz Brčkog.
- III Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i "Službenom listu BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudiji u 2 primjerka sa dokazima.
- IV Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazuje se za dan 16.06.2014.godine u 10,30 sati u zgradi Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, sudnica br. 7/1.
- V Pozivaju se dužnici da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
- VI Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda dana 24.03.2014. godine u 14,00 časova kada nastupaju pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.

Broj 96 0 St 059529 13 St
24. marta 2014. godine
Brčko

(03-3-997/14-G)

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine objavljuje

OGLAS

Obavještavaju se povjerioci čija su potraživanja priznata u postupku stečaja nad Osnovnim državnim preduzećem "MERKUR" Trgovina na veliko i malo i spoljna trgovina sa p.o. Brčko, ul. Fra Šimuna Filipovića br. 1 - u stečaju, da će se ročište za raspravu o Nacrtu za glavnu diobu održati dana 26.05.2014. godine u 10,30 časova u zgradi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, sudnica broj 7/1.

Povjerioci mogu pregledati Nacrt za glavnu diobu svakim radnim danom u vremenu od 7,30 do 15,00 časova u kancelariji broj 8 (Registar preduzeća i preduzetnika) i na oglasnoj tabli Suda.

Broj 96 0 St 053789 13 St
03. aprila 2014. godine
Brčko

(03-3-1126/14)

ЗЕЛЕНЕ КАРТЕ

Oglašavaju se nevažećim slijedeće zelene karte Biroa zelene karte u Bosni Hercegovini:

BIH/07/0430937
BIH/07/0444553
BIH/07/0420934
BIH/07/0417380
BIH/07/0437840
BIH/01/1095967
BIH/01/1095968
BIH/01/1095969
BIH/01/1095975
BIH/01/1095976
BIH/01/1095977
BIH/01/1095978
BIH/01/1095979
BIH/12/0984638

(O-318/14)

УСПОСТАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШНОКЊИЖНОГ УЛОЖКА

Na osnovu čl. 63 i 67 Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04) Općinski sud Travnik

NAJAVLJUJE

USPOSTAVU ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH ULOŽAKA

U zemljišnoknjižnom predmetu po zahtjevu ADILA ŠVRAKE sina Kadre i MEVLUDINA ŠVRAKE sina Adila, Turbe, zastupanih po punomoćniku Višnji Mikuš, advokatu iz Travnika, u toku je postupak uspostavljanja zemljišnoknjižnih uložaka. Nekretnine za koje se uspostavljaju zemljišnoknjižni uložci su upisane u Posjedovni list broj 1005 K.O. Varošluk označene sa:

k.p. br. 368/14 "Luka" poslovna zgrada u privredi od 104 m², dvorište od 500 m² i oranica njiva 4 klase od 28 m², ukupne površine 632 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Mevludin Švraka sin Adila, Turbe sa 1/1.

Takođe nekretnine za koje se uspostavlja uložak upisane su u Posjedovni list broj 731 K.O. Varošluk označene sa:

k.p. br. 368/12 "Luka" oranica njiva 4 klase u površini od 263 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Adil Švraka sin Kadre, Turbe sa 1/1 dijela.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisane su u Posjedovni list broj 730 K.O. Varošluk označene sa:

k.p. br. 368/3 "Luka" prilazni put od 173 m²

Prema podacima iz katastra posjednici navedene nekretnine su Fahrudin Dogan sin Hamde sa 1/4, Fuad Dogan sin Hamde sa 1/4, Švraka Mevludin sin Adila sa 1/4 i Švraka Adil sin Kadre sa 1/4 dijela.

Navedene nekretnine katastarskog operata odgovaraju parcelama starog premjera i to k.č.br. 144/3 "Luka" poslovna zgrada u privredi od 104 m², dvorište od 500 m² i njiva 4 od 500 m², k.č. br. 144/2 "Luka" njiva 4 klase od 263 m² i k.č. br. 144/4 pristupni put u površini od 173 m², upisanih u zemljišnoknjižnom uložku broj 530 K.O. Varošluk sa titularima prava suvlasništva i to Gajić Stana sa 1/7 dijela, Gajić Mito sa 1/7, Radiša rođ. Gojić Savka sa 1/7, Vukadinović rođ. Gajić Mara sa 1/7 dijela, Gajić Gojko sa 1/7 dijela, Gajić Mara rođ. Kalinac sa 3/126 dijela, Droco rođ. Gajić Đuka sa 3/126, Skopljak rođ. Gajić Sofija sa 3/126 dijela, Despotović rođ. Gajić Željka sa 3/126 dijela, Gajić Željko sa 3/126 dijela, Gajić rođ. Šarić Ružica sa 1/126 dijela, Gajić Ljiljana sa 1/126 dijela, Gajić Saša sa 1/126 dijela i Janković rođ. Gajić Pojka sa 1/7 dijela.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnih uložaka.

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do sada prikupljenih dokaza.

Broj 051-0-Dn-14-000 418

24. marta 2014. godine

Travnik

(03-3-984/14-G)

Na osnovu čl.63 i čl.67 Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br.19/03 i 54/04), Općinski sud u Goraždu

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŽKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 045-0-DN-14-000 082, po zahtjevu Laop Alije, kći Hasana u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog

uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja uložak upisane su u P.L. br. 1041 K.O. Goražde II, označene kao k.č. 843, zv. Vranska mahala, kuća i zgrada 78 m², dvorište 308 m². Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. br.1041 K.O.Goražde II je Čaušević rod. Lapo Hajrija, kći Alije sa 1/8 dijela, Lapo Alija, sin Hasana sa 1/8 dijela, Lapo Melisa, kći Vehida sa 5/16 dijela, Lapo Nedim, sin Vehida sa 5/16 dijela i Matoruga rod. Lapo Fadila, kći Alije sa 1/8 dijela.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 045-0-DN-14-000 082
28. marta 2014. godine
Goražde

(03-3-987/14-G)

Općinski sud Tešanj, zemljišnoknjižni ured, na osnovu člana 66. i 67. a u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 039-0-Dn-14-000 249, a po zahtjevu Ćeman Izudina sina Miralema iz Miljanovaca, općina Tešanj, u toku je postupak uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška.

Nekretnina, za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak, je upisana po novom premjeru u Posjedovni list broj 1296 k.o. Rosulje, označena kao: k.č. br. 313/1, zv. Lug, livada 3 klase površine 2767 m², što prema podacima starog premjera odgovara nekretnini upisanoj u ZK ul. br. 9232 k.o. SP Tešanj, označenoj kao k.č. br. 5188/5, zv. Lug, livada 3 klase površine 2767 m². Prema podacima katastra Općine Tešanj posjednik navedene nekretnine je podnosilac zahtjeva za uspostavu Ćeman Izudin sin Miralema, dok su prema podacima Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda Tešanj kao suvlasnici navedene nekretnine u ZK ul. br. 9232 k.o. SP Tešanj upisani Jovanović rod. Ristić Milka kći Đorđa, Ristić rod. Vasić Vida, Ristić Danica kći Krste, Ristić Bogdan sin Đorđa, Ristić Vojin sin Đorđa, Ristić Mara kći Dušana, Ristić Đorđo sin Dušana, Mešić Šerifa kći Šerifa.

Pozivaju se sva lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 039-0-DN-14-000 249
28. marta 2014. godine
Tešanj

(03-3-1015/14-G)

U skladu sa članovima 63. do 69. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Travnik po zemljišnoknjižnom referentu Jasmini Šabić

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj: 051-0-DN-14-000 303 od 27.02.2014., a po zahtjevu Općine Busovača, služba za geodetske i imovinsko pravne poslove, punomoćnik dipl. pravnik Tunjo Laštro, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška po novom premjeru u katastarskoj općini Kupres. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisane su u P.L. 55/21 k.o. Kupres, a označene su kao:

Uspostava zk. ul. po NOVOM PREMJeru K.O. NP_KUPRES, općina Busovača

1.	881/18	šuma	0000 01 04
2.	998/3	Prilazni put" Vladin put";	0000 28 62
3.	998/4	Prilazni put" Vladin put";	0000 27 36
4.	100/2	Prilazni put" Vladin put";	0000 24 71
5.	881/10	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 25
6.	881/11	"Gradske stijene";	0000 08 65
7.	881/12	"Pridolci";	0000 02 48
8.	881/13	"Gradske stijene";	0000 02 61
9.	881/14	"Pridolci";	0000 02 46
10.	881/15	"Gradske stijene";	0000 07 96
11.	881/16	"Gradske stijene";	0000 12 69
12.	881/17	"Pridolci";	0000 01 36
13.	881/19	"Pridolci";	0000 01 24
14.	881/20	"Pridolci";	0000 01 25
15.	881/21	"Pridolci";	0000 02 35
16.	881/22	"Pridolci";	0000 01 73
17.	881/23	"Pridolci";	0000 01 92
18.	881/24	"Pridolci";	0000 01 89
19.	881/25	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 34
20.	881/26	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 13
21.	881/27	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 25
22.	881/28	"Gradske stijene";	0000 02 18
23.	881/29	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 16
24.	881/30	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 39
25.	881/31	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 99
26.	881/32	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 00 84
27.	881/33	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 74
28.	881/34	Prilazni put "Gradske stijene";	0000 00 69
29.	881/35	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 52
30.	881/36	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 07
31.	881/37	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 25
32.	881/38	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 37
34.	881/40	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 67
35.	881/41	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 40
36.	881/42	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 54
37.	881/43	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 76
38.	881/44	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 52
39.	881/45	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 89
40.	881/46	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 05 78
41.	881/47	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 95
42.	881/48	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 57
43.	881/49	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 57
44.	881/50	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 28
45.	881/51	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 53
46.	881/52	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 03
47.	881/53	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 14
48.	881/54	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 90
49.	881/56	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 97

50.	881/55	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 95	108.	990/28	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 38
51.	881/57	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 66	109.	990/29	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 06 93
52.	881/58	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 86	110.	990/30	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 05 43
53.	881/59	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 11	111.	990/31	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 53
54.	881/60	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 19	112.	990/32	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 90
55.	881/61	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 25	113.	990/33	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 19
56.	881/62	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 60	114.	990/34	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 36
57.	881/63	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 54	115.	990/35	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 95
58.	881/64	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 21	116.	990/36	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 58
59.	881/65	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 83	117.	990/37	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 16
60.	881/66	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 32	118.	990/38	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 42
61.	881/67	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 00 37	119.	990/39	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 15
62.	803/162	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 35	120.	990/40	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 71
63.	803/164	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 58	121.	990/41	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 77
64.	803/165	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 38	122.	990/42	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 77
65.	803/166	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 30	123.	990/43	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 56
66.	803/167	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 44	124.	990/44	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 00
67.	803/168	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 58	125.	990/45	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 71
68.	803/169	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 95	126.	990/46	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 25
69.	803/170	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 37	127.	990/47	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 83
70.	803/171	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 45	128.	990/48	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 21
71.	803/172	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 81	129.	990/49	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 50
72.	803/173	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 04	130.	990/50	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 73
73.	803/174	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 25	131.	990/51	Prilazni put. "Pridolci";	0000 03 97
74.	803/175	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 34	132.	990/52	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 05 01
75.	803/176	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 95	133.	990/53	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 81
76.	803/177	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 61	134.	990/54	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 44
77.	803/178	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 50	135.	990/55	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 87
78.	803/179	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 90	136.	990/56	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 18
79.	803/180	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 71	137.	990/57	Pristupni put "Pridolci";	0000 07 29
80.	803/181	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0001 50 35	138.	990/58	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 10
81.	803/182	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 12 75	139.	990/59	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 28
82.	803/183	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 31	140.	990/60	Pristupni put. "Pridolci";	0000 05 77
83.	803/184	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 00 82	141.	990/61	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 34
84.	990/3	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 65 20	142.	990/62	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 93
85.	990/4	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 83 33	143.	990/63	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 91
86.	990/5	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 00 80	144.	990/64	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 45
87.	990/6	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 20 42	145.	990/65	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 93
88.	990/7	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 03	146.	990/66	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 39
89.	990/8	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 06 34	147.	990/67	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 42
90.	990/9	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 11	148.	990/68	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 65
91.	990/10	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 41	149.	990/69	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 29
92.	990/11	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 21	150.	990/70	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 39
93.	990/12	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 67	151.	990/71	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 53
94.	990/13	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 60	152.	990/72	Pristupni put "Pridolci";	0000 15 61
95.	990/14	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 63	153.	990/73	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 05 60
96.	990/16	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 02 90				
97.	990/17	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 27				
98.	990/18	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 40				
99.	990/19	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 51				
100.	990/20	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 03 81				
101.	990/21	Prilazni put "Pridolci";	0000 05 37				
102.	990/22	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 05 42				
103.	990/23	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 05 69				
104.	990/24	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 01 24				
105.	990/25	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 09 06				
106.	990/26	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 25 29				
107.	990/27	Šuma 2 kl. "Pridolci";	0000 04 87				

Prema podacima katastra Općine Busovača, kao posjednik navedenih nekretnina jeste podnositelj zahtjeva za uspostavu Općina Busovača, dok je prema podacima zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Kiseljaku, dostavljen službeni odgovor, kojim se Općini Busovača, potvrđuje da ne postoji stara zemljišna knjiga k.o. Pridola, a sve radi otvaranja novog zk. uložka sa podacima novog premjera za k.o. Kupres. Ovim postupkom najavljuje se uspostava zemljišne knjige po novom premjeru za katastarsku općinu gdje ne postoji zemljišna knjiga, koja teritorijalno pripada Općini Busovača, odnosno nalazi se na području općine Busovača-Kupres.

Pozivaju se sva lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na navedenu nekretninu da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave

podneskom u dva primjerka i to dokažu, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na predmetnoj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 051-0-DN-14-000 303

27. marta 2014. godine

Travnik

(03-3-1024/14-G)

Općinski sud Tešanj, zemljišnoknjižni ured, na osnovu člana 63. i 67. a u skladu sa članom 88. stav 2 Zakona o zemljišnim knjigama F BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04)

NAJAVLJUJE

USPOSTAVU ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu br. 039-0-Dn-13-000 363 a po zahtjevu Hatić Nusreta sina Agana iz Jelaha, u toku je postupak uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br.792 k.o. Jelah, označene kao k.č. broj 1530/3 Mračaj, šuma 4 kl. u pov. 694 m² i njiva 6 kl. u pov. 509 m² a koje se odnose po starom premjeru na nekretnine upisane u zk. ul. broj 9234 K.O. SP-TEŠANJ, označene kao k.č. broj 5916/7 Mračaj, šuma 4 kl. u pov. 694 m² i njiva 6 kl. u pov. 509 m².

Prema podacima Katastra Općine Tešanj vlasnik je nekretnina Hatić Nusret sin Agana iz Jelaha, dok se prema podacima starog premjera ZK ureda Općinskog suda Tešanj, kao vlasnik navedenih nekretnina vodi upisan Širbegović rođ. Mešić Vasva kći Mehmeda iz Tešnja.

Pozivaju se sva lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to dokažu, a u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 039-0-Dn-14-000 363

01. aprila 2014. godine

Tešanj

(03-3-1045/14-G)

Na osnovu čl. 63. i čl. 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Goraždu

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 045-0-DN-14-000 097, po zahtjevu Tabaković Eniza, sin Husa, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja uložak upisane su u P.L.br. 2678 K.O. Goražde I, označene kao k.č. 1204/4, zv. Luka, po kulturi, kuća i zgrada površine 85 m², dvorište površine 317 m². Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. br. 2678 K.O. Goražde I je Pereula Milan, sin Vidoja, sa 1/1 dijela.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da

pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 045-0-DN-14-000 097

04. aprila 2014. godine

Goražde

(03-3-1093/14-G)

Temeljem članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04) u zemljišnoknjižnom postupku podnosioca zahtjeva Gojka Salavarde iz Knešpolja radi novog uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška, Općinski sud u Širokom Brijegu, javno

NAJAVLJUJE

Novo uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška za nekretnine označene kao k.č. 165/2 zvana Varda u naravi kuća i zgrada P=112 m², dvorišta P=500 m² i pašnjak P=568 m² upisana u Posjedovni list 102 Knešpolje. k.č. 102/2 zvana Miševac šuma P=245 m², k.č. 149 zvana Knešpolje, kuća i zgrada P=159 m², dvorište P=500 m² pašnjak P=441 m², k.č. 150 zvana njiva-oranica P=310 m², k.č. 151 zvana Njiva-pašnjak P=1350 m², k.č. 152 zvana Njiva-livada P=830 m², k.č. 153 zvana Njiva oranica P=1090 m², k.č. 203/2 zvana Kuletina-livada P=2725 m², k.č. 1065/1 zvana Brig-oranica P=1938 m², k.č. 1764 zvana Bašća-oranica P=1587 m², k.č. 1808 zvana Uzglavak-oranica P=425 m², k.č. 1868 zvana Dužica-oranica P=628 m², k.č. 1881/2 zvana Dužica-oranica P=408 m², k.č. 1938/2 zvana Dužica-oranica P=3567 m², k.č. 2141 zvana Dužica-oranica P=2963 m², k.č. 2142 zvana Uzglavak-oranica P=2208 m², k.č. 2198/1 zvana Zajednica-oranica P=618 m², k.č. 2199 zvana Zajednica-oranica P=1417 m² pisane na ime podnosioca zahtjeva s 1/1 u posjedovnom listu 375 k.o. Knešpolje.

Pozivaju se sve osobe koje polažu pravo na priznavanje prava vlasništva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, jer u protivnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška.

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati određeno pravo rok će se produžiti za najmanje 90 dana kako bi im se omogućilo pribavljanje dokaza.

Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, sud će odlučiti sukladno dokazima čl. 64 Zakona o zemljišnim knjigama.

Broj 064-0-DN-13-000 727

02. aprila 2014. godine

Široki Brijeg

(03-3-1136/14-G)

Općinski sud Tešanj, zemljišnoknjižni ured, na osnovu člana 66. i 67. a u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE

USPOSTAVU ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 039-0-DN-13-000 442 a po zahtjevu Bugarinović r. Cocić Dobrile kći Dragutina iz Teslića ul. Lug-Barići u toku je postupak uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška.

Nekretnine, za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak, upisane su po novom premjeru u Posjedovni list broj 521 k.o. Mrkotić, označene kao:

- k.č.br. 559/9 zv. Barica njiva 2 klase u pov. 750 m², što prema podacima starog premjera odgovara nekretnini upisanoj u ZK ul. br. 626 k.o. SP Kalošević, k.č.br. 559/10 zv. Barica Pašnjak 1 klase u pov. 1360 m², što prema podacima starog premjera odgovara nekretnini upisanoj u ZK ul. br. 626 k.o. SP Kalošević,

Prema podacima katastra Općine Tešanj posjednik navedene nekretnine je podnosilac zahtjeva za uspostavu Bugarinović r. Cocić Dobrila kći Dragutina iz Teslića dok je prema podacima Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda

Уторак, 15. 4. 2014.

Tešanj kao suvlasnici navedene nekretnine u ZK ul. br. 626 k.o. SP Kalošević upisani su Bogdanić rod. Jorgić Danica žena Kristifora, Jorgić Milena kći Milana, Jorgić Božinka žena Dušana, Lazić Nada žena Jovana, Nunić Danica žena Zdravka, Jorgić Dobrila kći Dušana, Jorgić Radmila kći Dušana, Jorgić Dušanka kći Dušana, Jorgić Duško sin Dušana.

Pozivaju se sva lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uložka.

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Број 039-0-DN-14-000 442

08. aprila 2014. godine

Tešanj

(03-3-1147/14-G)

Općinski sud u Zavidovićima, zemljišnoknjižni ured, na osnovu člana 66. i 67., a u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE

USPOSTAVU ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŽKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-1-DN-14-000 296, a po zahtjevu Mustabašić Salima, sin Jusufa, iz Maglaja, Radnička, u toku je postupak uspostavljanja zemljišnoknjižnog uložka.

Nekretnine, za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak, su upisane po novom premjeru u Posjedovni list broj 506 k.o. Ulišnjak, označene kao: k.č. br. 972, "Serdarevača", njiva 6. klase, površine 685 m², k.č. br. 1200, "Selište" šuma 3. klase, površine 1801 m², k.č. br. 1201/1, "Selište" njiva 6. klase, površine 3035 m² i k.č. br. 1202, "Selište" njiva 7. klase, površine 1201 m², što prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u zk. ul. br. 7528 k.o. SP Maglaj, označenim kao k.č. br. 1902/3, "Selište", njiva, površine 1201 m² i k.č. br. 1917/6, "Serdarevača", njiva, površine 685 m², nekretninama upisanim u zk. ul. br. 7529 k.o. SP Maglaj, označenim kao k.č. br. 1855, "Selište", šuma, površine 1131 m² i k.č. br. 1903/2, "Selište", njiva, površine 3035 m² i nekretninama upisanim u zk. ul. br. 7530 k.o. SP Maglaj, označenim kao k.č. br. 1856/1, "Selište", šuma, površine 670 m².

Prema podacima katastra posjednik navedenih nekretnina je podnosilac zahtjeva za uspostavu Mustabašić Salim, sin Jusufa sa 1/1, dok su prema podacima zemljišne knjige, na navedenim nekretninama u zk. ul. br. 7528, 7529 i 7530 k.o. SP Maglaj, kao suvlasnici uknjiženi Mustabašić (Mehmed) Hanka, Mustabašić rod. Gračić (ž. Sulejmana) Nura, Saračević rod. Mustabašić (.) Čimeta, Fetić rod. Mustabašić (.) Fata, Gračić (Mehmed) Hajra, Mehinagić rod. Mustabašić (Ragib) Hatidža, Mustabašić (ž. Asifa) Zineta, Mustabašić (Asif) Avdo, Ruvić r. Mustabašić (Asif) Zulfa, Mustabašić (Asif) Naim, Mustabašić (Asif) Dževahira, Mustabašić (Asif) Muharem, Mustabašić (Asif) Himzo, Arnautović (Ahmet) Ismet, Arnautović (Ahmet) Rasim, Arnautović (Ahmet) Naza, Arnautović (Ahmet) Zulfa, Mustabašić rod. Begić (ž. Mehmedalije) Hedija, Gračić rod. Džemić (ž. Alije) Fadila, Gračić (Alija) Vahet, Čibrić rod. Gračić (Alija) Sutka, Gračić (Jasmin) mlđb. Sadin, Gračić (Jasmin) mlđb. Emina, Mustabašić rod. Gračić (ž. Adema) Đemka, Gračić (Alija) Nermin, Mustabašić (Jusuf) Mahmut, Mustabašić (Jusuf) Salim, Mustabašić (Jusuf) Sulejman, Mustabašić (Mehmedalija) Jasmin, Mustabašić (Mehmed) Kasim, Mustabašić (Mehmed) Ramiz, Muminović r. Mustabašić (Mehmed) Suvada, Berber (Adem) Uzeir, Berber (Adem) Haša, Arnautović r. Berber (Adem) Hadžira, Hasanić r. Berber (Adem) Vezira, Berber (Adem) Zahid, Berber (Adem) Munib, Berber (Adem) Nusret, Pajaziti r. Berber (Adem) Fatima, Gračić r. Berber (Adem) Murtija, Lokmić r. Berber (Adem) Arfija, Grbo (Meho) Ismet, Grbo (Meho) Esad, Grbo (Meho) Ismeta, Grbo (Meho) Džehva, Berber r. Gračić (Salih) Zada, Mustabašić (Halid) Zijad,

Sijahović (Mustafa) Aziza rod. Gračić, Hasanić (Mustafa) Enisa rod. Gračić, Mustabašić (Haso) Ibrahim, Mustajbašić (Haso) Zumra, Bradarić rod. Mustajbašić (.) Nura, Mahmić (Husein) Hajrija, Bradarić rod. Mustabašić (Smajo) Advija, Bradarić rod. Mustabašić (Smajo) Alija, Mustabašić (Ibrahim) Ibrahim, Ljubović rod. Mustabašić (Ibrahim) Hajrija, Mustabašić (Mehmed) Omer, Mustajbašić rod. Šahman (.) Ajša, Mustabašić rod. Ruvić (.) Ajka.

Pozivaju se sva lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uložka.

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Број 042-1-DN-14-000 296

08. aprila 2014. godine

Maglaj

(03-3-1156/14-G)

OSTALE OBJAVE

Оглашава се неважећим Увјерење о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/1-UPP/1-32591/07 од 10.09.2007. године, издато од Управе за индиректно-неизравно опорезивање Банја Лука, на име "PROZOR BENZ" DOO PROZOR-RAMA.

(03-3-1023/14-G)

Оглашава се неважећим Увјерење о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/1-17-1-35-62-2/14, од 13.01.2014. године издато од Управе за индиректно - неизравно опорезивање Банја Лука, на име Halil Mušinović, адвокат из Конјика.

(03-3-1075/14-G)

Оглашава се неважећим Увјерење о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/1-UPJR/1-3940-2/10 од 06.09.2010. године (PDV број 507728880009), издато од Управе за индиректно-неизравно опорезивање Банја Лука, на име S.P. PIN 2, vl. Predrag Brcin, Banja Luka, Vase Pelagića 24.

(03-3-1076/14-G)

Оглашава се неважећим Увјерење о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/1-UPJR/1-2225-2/07 од 02.07.2007. године (ID број 236149280004), издато од Управе за индиректно-неизравно опорезивање Банја Лука, на име BELI-TRADE D.O.O. ZA TRANSPORT, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU, Kljaci 11a, Han Bila, Travnik.

(03-3-1115/14-G)

Оглашава се неважећим Увјерење о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника неизравних пореза број 04/1-UPJR/1-6930/07 од 26.07.2007. године, издато од Управе за индиректно-неизравно опорезивање Банја Лука, на име IGM-GRADNJA d.o.o. GLAMOČ, Dr. Ante Starčevića bb.

(03-3-1150/14-G)

Оглашавају се неважећим полисе осигурања путничког здравственог осигурања, ознаке 10-PZO, numeracije: 200333324, 200333335, 200333346 i 200333350, vlasništvo DUNAV OSIGURANJE a.d. Banja Luka.

(03-3-1101/14)

Оглашава се неважећом лиценца број 1217-TP-9722, за теретно возило марке MAN, тип возила 19.414, регистарских ознака 504-J-849, издата

11.11.2010. godine (важећа до 11.11.2013. godine) од Министарства комуникација и промета БиХ, пријевознику ČAJEVIĆ-KOMERC SOKOLAC.

(03-3-990/14-G)

Управе за индиректно-неизравно опорезивање Банја Лука, на име LAURA D.O.O. за трговину, угоститељство и услуге Сарајево.

(O-321/14)

Оглашава се неважећом лиценца број 1217-TP-9726, за теретно возило марке MAN, тип возила 19.402, регистарских ознака 504-J-885, издата 11.11.2010. године (важећа до 11.11.2013. године) од Министарства комуникација и промета БиХ, пријевознику ČAJEVIĆ-KOMERC SOKOLAC.

(03-3-991/14-G)

Оглашава се неважећим Увјеренје о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/1-UPJR/1-4413/10, издато од Управе за индиректно-неизравно опорезивање Банја Лука, на име Удружење грађана Центар за Одрживи Развој "Una" Martin Brod.

(O-339/14)

Оглашава се неважећом лиценца број 2242-PL-1088, за возило регистарских ознака 357-J-405, и лиценца број 2242-PL-1093, за возило регистарских ознака 743-M713, издате од Министарства промета и комуникација БиХ, за AUTOHERC export-import d.o.o. за трговину и услуге GRUDE.

(03-3-1138/14-G)

Оглашава се неважећим Увјеренје о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/1-UPP/1-15685/07, издато од Управе за индиректно-неизравно опорезивање Банја Лука, на име STR "IM", вл. Мула Кос, Сарајево, Г. H. Безистан bb.

(O-343/14)

Оглашава се неважећим Увјеренје о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/1-UPP/1-11790/07 (PDV BROJ 200988210009), издато од Управе за индиректно-неизравно опорезивање Банја Лука, на име "CRM AGENTURA" d.o.o. SARAJEVO, ул. Прушчакова бр. 14.

(O-313/14)

Оглашава се неважећом потврда о регистрацији број AA0658386, за теретно возило марке "Volkswagen", регистарских ознака M29-E-547, издато од Полицијске управе Нови Град Сарајево, власништво УДРУЖЕЊЕ HUMANITARNA ORGANIZACIJA "BH DEMINING" SARAJEVO.

(O-315/14)

Оглашава се неважећим Увјеренје о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/1-UPP/1-144477/07, издато од Управе за индиректно-неизравно опорезивање Банја Лука, на име STR "SANI", вл. Смаилбековић Велид, Сарајево, ул. Nerkeza Смаилгића бр. 3.

(O-335/14)

Оглашавају се неважећим сlijедећи документи издати од Полицијске управе Нови Град Сарајево, за возило FIAT FIORINO, регистарских ознака T05-M-490 тип 146, власништво УДРУЖЕЊЕ HUMANITARNA ORGANIZACIJA "BH DEMINING" SARAJEVO:

- потврда о регистрацији број AA0656780
- потврда о власништву број BA0273495

(O-333/14)

..

ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ И ДОКУМЕНТИ**ДА БИ СЕ ИЗБЈЕГЛА СВАКА ЗЛОУПОТРЕБА****СЉЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ НЕВАЖЕЋИМ**

Babić (Muhamed) Enver, лиценца возила "C" број 026783, издата од Министарства за просторно уређење, промет и комуникације и заштити околиша ZE-DO кантона	29
Shatrich Fatme Arif, најљепница сталног боравка број B0004266, издата од Министарства сигурности БиХ - Служба за послове са странцима	30
Blažević Vinko, диплома дј. број 499-4/76 издата од ETUŠC Brčko	31